



Broj: 05-02-1-3406-9/21  
Sarajevo, 1.2.2023. godine

**PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BiH**  
- Zastupnički dom –  
- Dom naroda –

**SARAJEVO**

Бosна и Херцеговина  
САВЈЕТ МИНИСТАРА  
Генерални секретаријат  
Bosnia and Herzegovina  
COUNCIL OF MINISTERS  
Secretariat General  
SARAJEVO

Dokument broj: 02-02-2023	
01-02-02-1-2145-1/22	B

**PREDMET:** Prijedlog zakona o graničnoj kontroli, *dostavlja se*

**V e z a:** Vaš akt broj: 01,02-02-1-2145/22 od 18.1.2023. godine

Vežano za vaš akt, gornih oznaka i datuma, u prilogu dostavljamo Prijedlog zakona o graničnoj kontroli, na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, kao i njegovu elektronsku verziju.

Istovremeno dostavljamo i dopis Ministarstva komunikacija i prometa, broj: 02-04-02-1-3642-23/17 od 16.5.2019. godine, u kojem su iznijeti određeni navodi u pogledu postupanja po dostavljenom Mišljenju Zakonodavnopravnog sektora Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, radi vašeg upoznavanja.

S poštovanjem,

Prilog: - Kao u tekstu -

**DOSTAVITI:**  
- Naslovu,  
- a/a.



Broj: 05-02-1-3406-9/21



Broj: 12-02-02-1-7445-127/19

Datum: 23.01.2023. godine

BOSNA I HERCEGOVINA		BOŠNA I HERCEGOVINA	
VIJEĆE MINISTARA		VIJEĆE MINISTARA	
SARAJEVO		SARAJEVO	
23.01.2023.		23.01.2023.	
95		02-1	
		3406-8/	
		21.	

VRLO HITNO!

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

Generalni sekretarijat

**Predmet:** Prijedlog zakona o graničnoj kontroli, *dostavlja se;*

**Veza:** Vaš akt broj 05-02-1-3406-6/21 od 19.01.2023. godine, akt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH broj 01-50-2-13-3/23 od 18.01.2023. godine i naš akt broj 12-02-02-1-7445-125/19 od 29.11.2022. godine;

U vezi sa aktima, broj i datum veze, u prilogu dostavljamo Prijedlog zakona o graničnoj kontroli koji je u nomotehničkom pogledu i sa principima sadržanim u pratećem obrazloženju, usklađen sa Mišljenjem Zakonodavno – pravnog sektora Parlamentarne skupštine BiH broj 03/7-01,02-02-1-2145/22 od 28.12.2022. godine.

Podsjećamo da je Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH u svom mišljenju na Nacrt zakona o graničnoj kontroli broj 03-02-1-667/21 od 23.08.2021. godine, sugerisao da se principi zakona, u skladu sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH" br. 11/05, 58/14, 60/14, 50/17, 70/17 i 10/21), uvrste u opšte odredbe nacрта zakona, a što je i učinjeno.

S tim u vezi, a obzirom da je Prijedlog zakona o graničnoj kontroli sada usklađen sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH" br. 11/05, 58/14, 60/14, 50/17, 70/17 i 10/21) i Poslovníkom Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH ("Službeni glasnik BiH" br. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19, 26/20 i 53/22), molimo da Prijedlog zakona o graničnoj kontroli sa pratećom dokumentacijom i na CD-u, dostavite Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH radi njegovog razmatranja po skraćenom zakonodavnom postupku.

S poštovanjem,

MINISTAR  
Selmo Cikotić

**Dostaviti:**  
1 x naslovu  
1 x a/a

**Prilog:** Kao u tekstu (Prijedlog zakona o graničnoj kontroli sa pratećom dokumentacijom i na CD-u)

Na osnovu člana IV 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na \_\_\_\_ sjednici Predstavničkog doma, održanoj \_\_\_\_\_ 2022. godine, i na \_\_\_\_\_ sjednici Doma naroda, održanoj \_\_\_\_\_ 2022. godine, usvojila je

## **ZAKON O GRANIČNOJ KONTROLI**

### **Poglavlje I - Opće odredbe**

#### **Član 1.**

##### **(Predmet)**

(1) Ovim Zakonom uređuju se: granična kontrola i nadležni organi, prelazak državne granice, granični prijelazi i granična odobrenja, granične provjere i nadzor granice, granična linija i uređenje prostora uz državnu granicu, povreda državne granice i granični incident, međunarodna granična saradnja, prenošenje oružja, prikupljanje ličnih podataka i evidencije, te druga pitanja koja su u vezi s graničnom kontrolom.

(2) Ovim Zakonom vrši se usklađivanje s odredbama Uredbe (EU) 2016/399 Evropskog parlamenta i Vijeća od 9. marta 2016. godine, o Zakonu Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakon o šengenskim granicama), Direktive Vijeća 2004/82/EZ od 29. aprila 2004. godine, o obavezi prijevoznika na dostavljanje podataka o putnicima i Uredbe (EU) 2019/1896 Evropskog parlamenta i Vijeća od 13. novembra 2019. godine, o Evropskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1052/2013 i (EU) 2016/1624.

(3) Navođenje odredaba uredbi i direktive iz stava (2) ovog člana, vrši se isključivo u svrhu praćenja i informiranja o preuzimanju pravne stečevine EU u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine.

(4) Osnovni princip na kojem se zasniva ovaj Zakon je princip slobode kretanja uz utvrđivanje uslova, kriterija i detaljnih pravila za obavljanje granične kontrole.

#### **Član 2.**

##### **(Poštivanje temeljnih prava)**

(1) Odredbe ovog Zakona ne umanjuju odgovornost nadležnih organa, a posebno Granične policije Bosne i Hercegovine, koju imaju prema zakonima u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: BiH) i prema Konvenciji Ujedinjenih nacija o statusu izbjeglica iz Ženeve od 28. jula 1951. godine, i njenom protokolu iz 1967. godine.

(2) Granična policija BiH dužna je da poštuje princip zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja i zabrane sankcioniranja zbog nezakonitog ulaska ili prisustva u državi lica koja traže azil ili drugi vid međunarodne zaštite i izbjeglica.

#### **Član 3.**

##### **(Upotreba izraza u muškom i ženskom rodu)**

Riječi koje su radi preglednosti u ovom Zakonu navedene u jednom rodu, bez diskriminacije odnose se i na muški i na ženski rod.

#### **Član 4.**

##### **(Nadležni organi)**

Prema ovom Zakonu i podzakonskim propisima donesenim na osnovu ovog Zakona, postupak sprovede i odluke donose:

- a) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće ministara),

- b) Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo sigurnosti),
- c) Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo vanjskih poslova),
- d) Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo finansija i trezora),
- e) Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo komunikacija i prometa),
- f) Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo civilnih poslova),
- g) Granična policija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Granična policija),
- h) Uprava za indirektno oporezivanje (u daljnjem tekstu: UIO),
- i) Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske,
- j) Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i
- k) nadležni organ javne uprave u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.

### **Član 5.**

#### **(Značenje pojedinih izraza)**

Pojedini izrazi korišteni u ovom Zakonu imaju sljedeća značenja:

- a) analiza rizika je skup metoda i postupaka koji omogućavaju potpunije prepoznavanje prijetnji i procjenu mogućih šteta od tih prijetnji, te oblikovanje mjera za osiguranje zaštite od rizika ili upravljanje rizikom;
- b) državna granica je zamišljena ravan koja vertikalno prolazi graničnom linijom kao i na području graničnih prijelaza na aerodromima, u morskim i riječnim lukama i na željezničkim stanicama, preko kojih se odvija međunarodni saobraćaj;
- c) granična kontrola podrazumijeva aktivnost koja se sprovodi na državnoj granici i koja se poduzima u slučaju namjeravanog prelaska ili neposredno nakon prelaska državne granice, a koja se sastoji od graničnih provjera i nadzora granice;
- d) granična linija je linija koja razgraničava teritoriju BiH od teritorije susjednih država na kopnu, moru, rijekama i jezerima, utvrđena u skladu s međunarodnim ugovorom;
- e) granične table su obavijesne i upozoravajuće table kojima se na putnim komunikacijama, graničnim prijelazima i na zapriječenim komunikacijama uz državnu granicu obavještava o ulasku u BiH, odnosno upozorava na blizinu granice BiH;
- f) granične provjere su radnje koje se sprovode na graničnim prijelazima kojima se obezbjeđuje da se licima, uključujući njihova prijevozna sredstva i predmete u njihovom posjedu, može odobriti ulazak na teritoriju BiH ili izlazak s teritorije BiH;
- g) granične oznake su kamene ili betonske oznake granične linije čiji se oblik, dimenzije, koordinate postavljanja, slovne i brojčane oznake položaja utvrđuju međunarodnim ugovorom;
- h) granični pojas je područje koje se prostire do 10 kilometara od granične linije u dubinu teritorije BiH;
- i) granični prijelaz je mjesto određeno za prelazak državne granice u drumskom, željezničkom, zračnom, pomorskom i riječnom saobraćaju;
- j) granično odobrenje je dozvola za prelazak državne granice izvan graničnog prijelaza, izvan utvrđenog načina prelaska državne granice ili izvan utvrđenog radnog vremena graničnog prijelaza;
- k) integrirano upravljanje granicom (u daljnjem tekstu: IUG) predstavlja skup planskih mjera i radnji koje provode službe uključene u graničnu kontrolu i granične inspekcije u cilju optimalizacije brzine prekograničnog prometa, uz istovremeno efikasnije obavljanje zaštite granice i graničnih provjera;
- l) nadzor granice podrazumijeva primjenu radnji i postupaka između graničnih prijelaza i na graničnim prijelazima izvan utvrđenog radnog vremena, a kojim se sprječava izbjegavanje graničnih provjera;

- m) operater je:
- 1) pravno lice koje je vlasnik ili korisnik aerodroma (operater aerodroma),
  - 2) lučka uprava morske luke i luke unutrašnjih voda, koje upravljaju lučkim područjem,
  - 3) pravna lica koja se brinu o željezničkom saobraćaju, odnosno željezničkim stabilnim postrojenjima;
- n) oružjem i municijom smatraju se one vrste oružja i municije čija je nabavka, držanje i nošenje regulirano važećim zakonima u BiH;
- o) prijevoznik znači bilo koju fizičku ili pravnu osobu čija se djelatnost sastoji u prijevozu putnika ili roba;
- p) putna isprava je važeći pasoš ili drugi putni identifikacioni dokument koji je izdao nadležni organ vlasti BiH ili koji je izdao strani nadležni organ vlasti i koji BiH priznaje, te važeća lična karta ili drugi lični identifikacioni dokument s fotografijom koji se može koristiti za prelazak državne granice i priznat je međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana, kao i putna isprava izdata strancu u BiH u skladu sa Zakonom o strancima ("Službeni glasnik BiH", br. 88/15 i 34/21) i Zakonom o azilu ("Službeni glasnik BiH", br. 11/16 i 16/16);
- r) zajednički granični prijelaz je svaki granični prijelaz, na teritoriji BiH ili na teritoriji susjedne države, na kojem granične službe BiH i granične službe susjedne države vrše provjeru ulaza i izlaza, jedni za drugima, u skladu sa svojim zakonima i na osnovu međunarodnog ugovora.

## **Poglavlje II – Granična kontrola i organi nadležni za graničnu kontrolu**

### **Član 6.**

#### **(Granična kontrola)**

- (1) Granična kontrola obavlja se radi:
- a) osiguranja nepovredivosti državne granice;
  - b) zaštite života i zdravlja ljudi;
  - c) sprječavanja i otkrivanja krivičnih djela i prekršaja, te otkrivanja i pronalaska njihovih počinitelja;
  - d) sprječavanja nezakonitih prekograničnih migracija; i
  - e) sprječavanja i otkrivanja drugih opasnosti za javnu sigurnost, pravni poredak i državnu sigurnost.
- (2) Granična kontrola obavlja se na osnovu procjene rizika za unutrašnju sigurnost i procjene prijetnji koje bi mogle ugroziti sigurnost državne granice.

### **Član 7.**

#### **(Organ koji obavlja graničnu kontrolu)**

- (1) Obavljanje granične kontrole je u nadležnosti Granične policije.
- (2) Poslove granične kontrole obavljaju policijski službenici Granične policije.
- (3) Pri obavljanju poslova granične kontrole, policijski službenik Granične policije primjenjuje ovlaštenja propisana ovim Zakonom i ovlaštenja sadržana u drugim zakonima BiH.
- (4) Granična policija u obavljanju poslova granične kontrole saraduje s drugim organima u BiH, a posebno sa službama u okviru IUG.

### **Član 8.**

#### **(Princip srazmjernosti i princip nediskriminacije)**

- (1) Policijski službenik Granične policije pri obavljanju poslova granične kontrole primjenjuje samo ona ovlaštenja kojima su pojedinci ili zajednica najmanje pogođeni, a kojima se može ostvariti zakonom određen cilj.
- (2) Primjena ovlaštenja ne smije prouzrokovati štetu koja bi mogla biti očito nesrazmjerna njihovoj namjeni i predviđenom cilju.

- (3) Propisana ovlaštenja primjenjuju se sredstvima kojima se može postići zakoniti cilj s najmanje štetnih posljedica i u najkraćem mogućem vremenu.
- (4) Policijski službenik Granične policije će, tokom obavljanja svojih poslova i zadataka, u potpunosti poštovati ljudsko dostojanstvo, posebno u slučajevima koji uključuju ranjive osobe, te neće diskriminirati lica na osnovu spola, rase ili etničkog porijekla, religije ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije.

### **Poglavlje III – Prelazak državne granice, granični prijelazi i granična odobrenja**

#### **Član 9.**

##### **(Prelazak državne granice)**

- (1) Prelazak državne granice je svako kretanje lica preko državne granice.
- (2) Državna granica može se prelaziti samo na graničnim prijelazima, u vrijeme i na način koji je u skladu s namjenom graničnih prijelaza i s važećim putnim ispravama. Radno vrijeme je jasno naznačeno na graničnim prijelazima koji nisu otvoreni 24 sata dnevno.
- (3) Izuzetno, u slučaju više sile ili nepredviđenih hitnih okolnosti, državna granica se može preći bilo kad i na bilo kojem mjestu.
- (4) Lice koje je prešlo državnu granicu iz razloga propisanih stavom (3) ovog člana, mora se bez odgađanja prijaviti u najbližu jedinicu Granične policije i obrazložiti razloge prelaska.
- (5) Pojedinaac ili grupe lica mogu prelaziti državnu granicu ako postoji potreba posebne vrste za povremenim prelaskom državne granice izvan graničnih prijelaza, izvan utvrđenog načina prelaska državne granice ili izvan radnog vremena graničnog prijelaza ukoliko oni imaju odobrenja propisana ovim Zakonom i ako nema sukoba s interesima javnog reda i unutrašnje sigurnosti BiH.
- (6) Granična policija će, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, donijeti propis kojim će se detaljno urediti provođenje režima pograničnog saobraćaja u skladu s međunarodnim ugovorom.

#### **Član 10.**

##### **(Izdavanje graničnog odobrenja)**

- (1) Kada postoje opravdani razlozi, a ukoliko nije drugačije uređeno međunarodnim ugovorom, mjesno nadležna jedinica Granične policije, uz prethodno pribavljeno mišljenje UIO-a i uz saglasnost nadležnog organa susjedne države, može izdati granično odobrenje za prelazak državne granice izvan graničnog prijelaza, izvan utvrđenog načina prelaska državne granice ili izvan utvrđenog radnog vremena graničnog prijelaza.
- (2) Granična policija će, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, donijeti propis o uslovima za izdavanje i poništavanje graničnog odobrenja, o načinu i rokovima izdavanja graničnog odobrenja, o izgledu obrasca zahtjeva za izdavanje graničnog odobrenja, o formi i sadržaju graničnog odobrenja, o sprovođenju nadzora i statističkog praćenja izdavanja graničnih odobrenja.

#### **Član 11.**

##### **(Određivanje graničnih prijelaza)**

- (1) Granični prijelazi sa susjednom državom određuju se u skladu s međunarodnim ugovorom.
- (2) Granični prijelazi mogu biti otvoreni za međunarodni i pogranični saobraćaj.
- (3) U slučaju više sile, Vijeće ministara može na prijedlog Ministarstva sigurnosti, a u saradnji s drugim nadležnim organima donijeti Odluku o privremenom zatvaranju graničnog prijelaza na teritoriji BiH, o čemu diplomatskim putem obavještava nadležne organe susjedne države.
- (4) Vijeće ministara će, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, na prijedlog Ministarstva sigurnosti donijeti propis kojim se određuju granični prijelazi, kategorije graničnih prijelaza kao i vrijeme i način prelaska državne granice.

**Član 12.**

**(Privremeni granični prijelaz)**

(1) Izuzetno, Ministarstvo sigurnosti na prijedlog Granične policije, uz prethodno pribavljenu saglasnost UIO-a i nadležnog organa susjedne države, te Ministarstva finansija i trezora, ukoliko je potrebno obezbijediti dodatna sredstva iz budžeta, može rješenjem odrediti privremeni granični prijelaz, ako je to potrebno za realiziranje kratkotrajnih aktivnosti kao što su:

- a) kulturne, vjerske, naučne, stručne i turističke manifestacije;
- b) sportske priredbe;
- c) potreba za preusmjeravanjem saobraćaja;
- d) aktivnosti koje proizilaze iz međunarodnih ugovora;
- e) poljoprivredne i privredne aktivnosti.

(2) Privremeni granični prijelaz može se odrediti u trajanju do tri mjeseca tokom kalendarske godine, osim u slučaju iz stava (1) tačka e) ovog člana, prema kojem se granični prijelaz može odrediti za vrijeme trajanja tih aktivnosti ili dok postoji opravdan razlog.

(3) U rješenju o određivanju privremenog graničnog prijelaza odredit će se vrijeme, način i drugi uslovi prelaska preko državne granice. Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, uz prethodnu saglasnost Ministarstva finansija i trezora i UIO-a, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijet će propis o određivanju privremenih graničnih prijelaza.

**Član 13.**

**(Ograničenja prijenosa robe)**

(1) Na privremenom graničnom prijelazu može se prenositi samo roba koja služi u svrhu realiziranja aktivnosti za koje je određen privremeni granični prijelaz, u skladu s članom 12. ovog Zakona.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, na privremenom graničnom prijelazu ne može se prenositi roba koja podliježe inspekcijskoj kontroli i roba koja podliježe plaćanju akcize.

**Član 14.**

**(Uslovi izgradnje, opremanja i upravljanja graničnim prijelazima)**

(1) UIO je nadležan za poslove izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, upravljanja, opremanja i održavanja objekata i infrastrukture na svim međunarodnim drumskim graničnim prijelazima i graničnim prijelazima za pogranični saobraćaj.

(2) Granični prijelaz je izgrađen i opremljen na način koji omogućava efikasan i siguran rad službi uključenih u IUG, u skladu sa standardima i uslovima koje utvrđuje Vijeće ministara.

(3) U cilju ispunjavanja propisanih standarda za izgradnju i opremljenost graničnih prijelaza i propisanih uslova iz stava (2) ovog člana, UIO prije izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije graničnog prijelaza pribavlja mišljenje od službi uključenih u IUG, a što će se detaljnije regulirati propisom iz stava (4) ovog člana.

(4) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, donijet će propis o standardima i uslovima izgradnje i opremanja graničnih prijelaza.

**Član 15.**

**(Obaveze operatera)**

- (1) Operateri zračnih, riječnih i morskih luka, te operateri željeznica su obavezni da na području graničnog prijelaza obezbijede prostor i organizaciju kojom se omogućava nesmetano obavljanje graničnih provjera u skladu s odredbama ovog Zakona.
- (2) Operateri iz stava (1) ovog člana, na kojima se obavlja međunarodni saobraćaj, obezbjeđuju prostor koji omogućava da se putnici na međunarodnim letovima, međunarodnim plovnim i željezničkim linijama mogu odvojiti od drugih putnika, kao i prostor za smještaj stranaca koji ne ispunjavaju uslove za ulazak u zemlju u skladu s posebnim zakonom.
- (3) Troškove uređenja i opremanja objekata na graničnim prijelazima za drumski saobraćaj snosi nadležni organ, ako su dio planova razvoja mreže graničnih prijelaza, koje utvrđuje Vijeće ministara, dok troškove uređenja i opremanja ostalih graničnih prijelaza snose operateri.
- (4) Međusobni odnosi operatera i Granične policije uređuju se ugovorom.

**Član 16.**

**(Gradnja i postavljanje objekata na području graničnog prijelaza)**

- (1) Gradnja, postavljanje, odnosno promjena namjene objekata na području graničnog prijelaza ne smije ometati obavljanje graničnih provjera i sprovođenje bezbjednosnih mjera na državnoj granici.
- (2) Investitor ili projektant dužan je pribaviti saglasnost Granične policije o usklađenosti glavnog ili idejnog projekta s posebnim uslovima iz stava (1) ovog člana.
- (3) Saglasnost iz stava (2) ovog člana neće se dati ako bi objekat, uređaj ili djelatnost ometala obavljanje graničnih provjera i bezbjednosnih mjera na državnoj granici.
- (4) U slučaju odbijanja davanja saglasnosti iz stava (2) ovog člana, žalba se može izjaviti Ministarstvu sigurnosti u roku od petnaest dana od dana dostave pismena. Protiv akta Ministarstva sigurnosti donesenog po žalbi, može se pokrenuti upravni spor.

**Član 17.**

**(Područje graničnog prijelaza)**

- (1) Područje graničnog prijelaza obuhvata prostor koji je potreban za obavljanje graničnih provjera, kao i neposredna okolina s objektima koji su potrebni za nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja i obavljanje drugih graničnih procedura.
- (2) Područje graničnog prijelaza rješenjem određuje Ministarstvo sigurnosti na prijedlog Granične policije, uz prethodno pribavljeno mišljenje UIO-a.
- (3) Područje graničnog prijelaza na zajedničkim lokacijama graničnih prijelaza određuje se u skladu s međunarodnim ugovorom.
- (4) Ministarstvo sigurnosti će, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, donijeti propis o uslovima i načinu određivanja područja graničnih prijelaza.

**Član 18.**

**(Postavljanje graničnih tabli i druge saobraćajne signalizacije)**

- (1) Granični prijelaz i područje graničnog prijelaza označava se graničnim tablama i drugom saobraćajnom signalizacijom.
- (2) Ministarstvo komunikacija i prometa postavlja i održava table i drugu saobraćajnu signalizaciju iz stava (1) ovog člana tako da obavještenja budu jasno vidljiva.
- (3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, table i drugu saobraćajnu signalizaciju graničnog prijelaza i njegovog područja na zračnim, morskim i riječnim lukama i na željeznici postavlja i održava operater.



- (4) U blizini granične linije, na putevima i drugim komunikacijama, postavljaju se granične table kojima se upozorava na približavanje državnoj granici.
- (5) Granične table iz stava (4) ovog člana, postavlja Ministarstvo komunikacija i prometa, na prijedlog Granične policije i nakon premjera nadležne geodetske uprave.
- (6) Na granične table i drugu saobraćajnu signalizaciju graničnih prijelaza i njihovih područja nije dozvoljeno postavljati bilo kakve druge oznake.
- (7) Nije dozvoljeno premještanje, oštećivanje ili uništavanje graničnih tabli i druge saobraćajne signalizacije graničnog prijelaza i njegovog područja.
- (8) U području graničnog prijelaza nije dozvoljeno postavljanje bilo kakvih tabli reklamnog ili propagandnog sadržaja, osim graničnih tabli i saobraćajne signalizacije.
- (9) Ministarstvo komunikacija i prometa će, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, donijeti propis o obliku i sadržaju graničnih tabli i druge saobraćajne signalizacije kojima se označava granični prijelaz i njegovo područje, kao i o načinu postavljanja tih tabli i signalizacije.

#### **Član 19.**

##### **(Kretanje i zadržavanje na području graničnog prijelaza)**

- (1) Na području graničnog prijelaza dozvoljeno je kretanje i zadržavanje samo licima koja namjeravaju preći državnu granicu ili koja su državnu granicu već prešla te se na graničnom prijelazu zadržavaju zbog graničnih provjera, kao i licima koja se na graničnom prijelazu zadržavaju iz opravdanih razloga.
- (2) Prilikom kretanja i zadržavanja na području graničnog prijelaza sva lica dužna su pridržavati se upozorenja i naređenja policijskog službenika Granične policije koji obavlja granične provjere.
- (3) Izuzetno od stava (1) ovog člana, lica koja se kreću i zadržavaju na području graničnog prijelaza radi fotografiranja, zvučnog i slikovnog snimanja, kao i upotrebe svih vrsta bespilotnih letjelica, dužna su pribaviti odobrenje mjesno nadležne jedinice Granične policije.
- (4) Operater ili drugo pravno lice koje na području graničnog prijelaza obavlja privrednu djelatnost, dužni su mjesno nadležnoj jedinici Granične policije dostaviti podatke o zaposlenicima i izdati im odgovarajuću identifikacionu iskaznicu s fotografijom, prije nego što započnu s radom na području graničnog prijelaza.
- (5) Zaposlenik operatera ili drugog pravnog lica koji na području graničnog prijelaza obavlja privrednu djelatnost, dužan je na vidnom mjestu nositi identifikacionu iskaznicu.

#### **Član 20.**

##### **(Obaveza pribavljanja dozvole za kretanje i zadržavanje na međunarodnom aerodromu)**

- (1) Operater ili drugo pravno ili fizičko lice, koje na području graničnog prijelaza na međunarodnom aerodromu obavlja registriranu djelatnost, dužno je da za zaposlenika, prije započinjanja njegovog rada, pribavi dozvolu za kretanje i zadržavanje lica na području graničnog prijelaza na međunarodnom aerodromu, te da snosi troškove njene izrade.
- (2) Zaposlenik kod operatera i drugog pravnog i fizičkog lica, dužan je da dozvolu za kretanje i zadržavanje na području graničnog prijelaza na međunarodnom aerodromu nosi na vidnom mjestu.
- (3) Dozvolu iz stava (1) ovog člana izdaje Granična policija na pismeni zahtjev operatera i drugog pravnog i fizičkog lica.
- (4) Dozvola iz stava (1) ovog člana neće se izdati, odnosno oduzet će se, ako to nalažu razlozi bezbjednosti civilnog zračnog saobraćaja.
- (5) Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje, odnosno oduzimanju dozvole iz stava (1) ovog člana, može se podnijeti žalba Ministarstvu sigurnosti u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

(6) Granična policija će, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, u saradnji s Ministarstvom sigurnosti, donijeti propis o izgledu i sadržaju, kao i uslovima i proceduri izdavanja i oduzimanja dozvole iz stava (1) ovog člana.

(7) Kretanje i zadržavanje vozila u bezbjednosnim zonama ograničenog pristupa na području međunarodnih aerodroma dozvoljeno je samo uz dozvolu koju izdaje mjesno nadležna jedinica Granične policije, a koja mora biti vidno istaknuta na prednjoj strani vozila.

(8) Nadležna jedinica Granične policije vršit će izdavanje, kontrolu i oduzimanje dozvole za kretanje i zadržavanje vozila.

(9) Granična policija će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti propis o izgledu i sadržaju, kao i uslovima i proceduri izdavanja i oduzimanja dozvole iz stava (7) ovog člana.

#### **Član 21.**

##### **(Obaveze prijevoznika u međunarodnom zračnom saobraćaju)**

(1) Prijevoznik u međunarodnom zračnom saobraćaju dužan je da, odmah po završetku prijave putnika za let, Graničnoj policiji na graničnom prijelazu dostavi podatke o putnicima na tom letu koji će obavezno sadržavati: ime, prezime, datum rođenja, vrstu i broj putne isprave, državljanstvo, naziv graničnog prijelaza na kojem se ulazi u BiH, oznaku leta, vrijeme polaska i dolaska, ukupan broj putnika i prvo mjesto ukrcanja.

(2) Podaci se prikupljaju i dostavljaju elektronskim putem, u formatu usklađenom s međunarodnim standardima u vezi s razmjenom podataka o putnicima.

(3) Prijevoznik u međunarodnom zračnom saobraćaju obavezan je da na prikladan način obavijesti putnike o postupanju s ličnim podacima iz stava (1) ovog člana i dužan je izbrisati iste podatke u roku od 24 sata od vremena pristajanja u zračnoj luci gdje su obavljene granične provjere.

(4) Prikupljene podatke iz stava (1) ovog člana, Granična policija će brisati u roku od 24 sata od vremena ulaska putnika u zemlju, osim ako su ti podaci naknadno potrebni za primjenu ovlaštenja Granične policije i koriste se u skladu s propisima o zaštiti ličnih podataka.

(5) Granična policija će, u roku od osamnaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, donijeti propis o pravilima vođenja, korištenja i pristupa podacima o putnicima, te mehanizmima zaštite i tehničke obrade podataka koji se obrađuju i rokovima čuvanja podataka iz stava (1) ovog člana.

#### **Član 22.**

##### **(Obaveze zapovjednika aviona)**

(1) Zapovjednik aviona u međunarodnom saobraćaju dužan je da pristane na aerodrom na kojem se nalazi međunarodni granični prijelaz radi obavljanja graničnih provjera, osim u slučaju više sile.

(2) U slučaju pristajanja izvan aerodroma iz stava (1) ovog člana iz razloga više sile, zapovjednik aviona u međunarodnom saobraćaju dužan je da bez nepotrebnog odlaganja o tome obavijesti Graničnu policiju i lokalnu policiju.

(3) Prijevoznik u međunarodnom zračnom saobraćaju dužan je sprovoditi mjere i obezbijediti uslove, osim onih navedenih u članu 15, stav (2) ovog Zakona, a koji se tiču boravka na graničnom prijelazu i povratka lica koja ne ispunjavaju uslove za ulazak u državu, a koja su doputovala letom tog prijevoznika.

#### **Član 23.**

##### **(Odobrenje za krstarenje i zaustavljanje stranih plovila)**

(1) Strana plovila za razonodu ili sport mogu krstariti i zaustavljati se u obalnom moru BiH, kao i na rijekama na kojima se odvija međunarodna plovidba, ako dobiju odobrenje za to.

(2) Odobrenje iz stava (1) ovog člana može biti izdato stranom plovilu za razonodu ili sport ako posada tih plovila ispunjava opće uslove za ulazak u BiH, a plovilo ima odgovarajuće dokumente.

(3) Odobrenje izdaje najbliža lučka kapetanija, uz saglasnost mjesno nadležne jedinice Granične policije i UIO-a, nakon uplovljavanja stranog plovila iz stava (1) ovog člana u domaće vode.

(4) Odobrenje za strana plovila iz stava (1) ovog člana koja su dopremljena u BiH kopnenim putem izdaje najbliža lučka kapetanija.

(5) Odobrenje iz stava (1) ovog člana sadrži karakteristike stranog plovila namijenjenog razonodi ili sportu, podatke o posadi i putnicima tog plovila, kao i rok važenja odobrenja.

#### **Član 24.**

##### **(Obaveze zapovjednika, vođe ili vlasnika plovila)**

(1) Zapovjednik teretnog ili putničkog broda, kao i vođa jahte ili brodice namijenjene za razonodu ili sport u međunarodnom saobraćaju, koji uplovi u teritorijalne vode, dužan je pristati u luku u kojoj se nalazi riječni ili pomorski granični prijelaz radi obavljanja granične provjere, osim u slučaju neškodljivog prolaska.

(2) Zapovjednik ili vođa plovila iz stava (1) ovog člana, prilikom prelaska državne granice, dužan je predati policijskom službeniku Granične policije listu članova posade i putnika na plovilu, osim ako je međunarodnim ugovorom u kojem je BiH potpisnica ili drugim propisom drugačije uređeno.

(3) Zapovjednik ili vođa plovila iz stava (1) ovog člana u međunarodnom saobraćaju, koje je zbog više sile pristalo izvan određenog pomorskog ili riječnog graničnog prijelaza, dužan je bez odgađanja prijaviti pristajanje najbližoj jedinici Granične policije ili lokalnoj policiji.

#### **Član 25.**

##### **(Privremena zabrana ili ograničenje plovidbe)**

Granična policija može privremeno zabraniti ili ograničiti plovidbu u određenom području rijeke ili obalnog mora na kojima se odvija međunarodna plovidba, ako to nalažu razlozi bezbjednosti granice.

#### **Član 26.**

##### **(Obaveza prijave lica bez putnih isprava)**

(1) Zapovjednik ili vođa plovila dužan je nakon pristajanja u luku prijaviti nadležnoj jedinici Granične policije svako lice koje se nalazi na plovilu bez putnih isprava kao i lice koje se ukrcalo na plovilo bez odobrenja zapovjednika ili vođe.

(2) Zapovjednik ili vođa plovila neće dozvoliti da se lice iz stava (1) ovog člana ili lice kojem je ulazak u BiH zabranjen iskrcava s plovila u luku bez odobrenja Granične policije.

(3) U slučaju da se lice iz st. (1) i (2) ovog člana iskrcava s plovila u luku bez odobrenja Granične policije, zapovjednik, vođa ili vlasnik plovila dužan je podmiriti troškove boravka i udaljenja tog lica iz BiH.

#### **Član 27.**

##### **(Ukrcavanje lica na plovilo izvan graničnog prijelaza)**

(1) Zapovjednik ili vođa plovila u međunarodnom saobraćaju ne smije obaviti ukrcavanje ili iskrcavanje lica izvan graničnog prijelaza, osim u slučaju njihovog spašavanja.

(2) Zapovjednik ili vođa plovila u međunarodnom saobraćaju dužan je slučaj iz stava (1) ovog člana odmah prijaviti najbližoj jedinici Granične policije.

**Član 28.**

**(Odobrenje članu posade za kretanje u mjestu zadržavanja broda)**

- (1) Članu posade stranog broda, koji nema potrebnu vizu za ulazak u BiH, za vrijeme zadržavanja broda na području graničnog prijelaza ili luke, može se izdati odobrenje za kretanje na području mjesta u kojem se nalazi luka.
- (2) Odobrenje iz stava (1) ovog člana, na zahtjev zapovjednika stranog broda, izdaje nadležna jedinica Granične policije za vrijeme zadržavanja broda, a najduže do 30 dana.
- (3) Granična policija će, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, donijeti propis o izgledu, sadržaju i načinu izdavanja i o obrascu odobrenja za kretanje u mjestu zadržavanja broda.

**Član 29.**

**(Obaveze mašinovođe voza u međunarodnom saobraćaju)**

- (1) Mašinovođa voza u međunarodnom saobraćaju neće zaustaviti voz na dijelu pruge između državne granice i graničnog prijelaza, osim kada je to neophodno zbog reguliranja željezničkog saobraćaja ili u slučaju više sile ili ako to zahtijeva nadležni organ.
- (2) Ako mašinovođa voza u međunarodnom saobraćaju zaustavi voz koji je ušao u BiH preko državne granice BiH, na otvorenoj pruzi izvan područja graničnog prijelaza, dužan je preuzeti potrebne mjere u svrhu onemogućavanja napuštanja voza putnicima, te o zaustavljanju izvijestiti nadležnu jedinicu Granične policije.

**Poglavlje IV – Granične provjere i nadzor državne granice**

**Odjeljak A. Granične provjere**

**Član 30.**

**(Poslovi graničnih provjera)**

- (1) Poslovi graničnih provjera obuhvataju:
  - a) provjeru lica i putne isprave;
  - b) provjeru stvari; i
  - c) provjeru prijevoznog sredstva.
- (2) Pri obavljanju poslova iz stava (1) ovog člana, policijski službenik Granične policije upotrebljava odgovarajuća tehnička sredstva i službene pse.
- (3) Granična policija će, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, donijeti propis o načinu obavljanja graničnih provjera.

**Član 31.**

**(Mjesto obavljanja graničnih provjera)**

- (1) Granične provjere obavljaju se na graničnom prijelazu.
- (2) Granična provjera može se obaviti i izvan graničnog prijelaza u vozovima, avionima, plovilima ili na drugom mjestu u graničnom pojasu.
- (3) U slučaju posebnih i opravdanih razloga, granična provjera može se obaviti i na drugom mjestu.
- (4) Troškove provjera iz stava (3) ovog člana snosi stranka, a prema rješenju o visini troškova koje donosi Granična policija.
- (5) Granična provjera ili dio granične provjere može se obavljati i na području druge države, odnosno na zajedničkom graničnom prijelazu, ako je to u skladu s međunarodnim ugovorom.
- (6) Granična policija će, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, donijeti propis o obavljanju i troškovima graničnih provjera na drugom mjestu.

**Član 32.****(Provjera lica i putne isprave)**

Pri obavljanju provjere lica, policijski službenik Granične policije ovlašten je da:

- a) provjerava da li lice ispunjava uslove za ulazak u BiH, odnosno izlazak iz BiH i svrhu putovanja lica;
- b) izvrši uvid u putne ili druge isprave propisane za prelazak državne granice u cilju provjere identiteta lica koje prelazi državnu granicu i obrađuje podatke iz putnih i drugih isprava;
- c) poduzme mjere i radnje na utvrđivanju identiteta lica metodama i sredstvima kriminalističke tehnike, kada postoji sumnja u vjerodostojnost isprave za prelazak državne granice;
- d) izvrši provjeru u potražnim i drugim evidencijama;
- e) zadrži lice u vremenu potrebnom za obavljanje granične provjere;
- f) daje upozorenja i naredbe s ciljem pravilnog, nesmetanog i brzog obavljanja granične provjere;
- g) izvrši pregled ili pretraživanje ako na drugi način nije moguće izvršiti provjeru lica;
- h) unosi u putnu ili drugu ispravu propisanu za prelazak državne granice podatke o ulasku i izlasku, kao i podatke o odbijanju ulaska, podatke o unošenju i prenošenju oružja i municije i druge podatke od značaja za granične provjere.

**Član 33.****(Provjera stvari i prijevoznog sredstva)**

- (1) Provjera stvari i prijevoznog sredstva obuhvata pregled stvari koje lice posjeduje prilikom prelaska državne granice i prijevoznog sredstva koje koristi.
- (2) Policijski službenik Granične policije ovlašten je da zahtijeva od lica da pokaže stvari koje ima kod sebe, te da obavi njihov pregled radi pronalaska stvari čije prenošenje preko državne granice nije dozvoljeno, ili pronalaska stvari potrebnih za provjeru ili utvrđivanje identiteta.
- (3) Provjera prijevoznog sredstva obuhvata:
  - a) unutrašnji i vanjski vizuelni pregled prijevoznog sredstva;
  - b) provjeru u potražnim evidencijama; i
  - c) pregled isprava za korištenje i upravljanje saobraćajnim sredstvom i obradu podataka iz tih isprava.
- (4) U slučaju kada postoji osnova sumnje da lice u prijevoznom sredstvu prevozi skrivena lica, zabranjene stvari, te stvari koje bi doprinijele utvrđivanju njegovog identiteta ili identiteta drugih putnika, policijski službenik Granične policije može obaviti pregled ili pretraživanje prijevoznog sredstva ili dijelova prijevoznog sredstva uključujući i njegovo rastavljanje.
- (5) Posjednik prijevoznog sredstva ili stvari ima pravo prisustva prilikom pregleda, odnosno pretraživanja.
- (6) Ako policijski službenik Granične policije pri pregledu lica, stvari ili prijevoznog sredstva nađe predmete koje treba oduzeti prema odredbama Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 29/07, 53/07, 58/08, 12/09, 16/09, 53/09, 93/09, 72/13 i 65/18), odnosno Zakona o prekršajima ("Službeni glasnik BiH", br. 41/07, 18/12, 36/14, 81/15 i 65/20) ili predmete koji su potrebni za vođenje krivičnog ili prekršajnog postupka, nastavlja postupak prema odredbama zakona koji uređuje krivični ili prekršajni postupak.
- (7) Ako policijski službenik Granične policije prilikom pregleda ili pretraživanja lica, stvari ili prijevoznog sredstva pronade predmete koji nisu potrebni za sprovođenje postupaka iz stava (6) ovog člana, ali su u nadležnosti UIO-a ili drugih organa, pronađene predmete ustupa nadležnim organima na daljnje postupanje.
- (8) Prijevozno sredstvo prijevoznika u međunarodnom saobraćaju ne smije napustiti mjesto obavljanja granične provjere bez odobrenja Granične policije.

**Član 34.**

**(Osnovne granične provjere)**

- (1) Nad svim licima koja su u namjeravanom prelasku državne granice obavljaju se osnovne granične provjere, osim ako međunarodnim ugovorima ili propisima BiH nije drugačije određeno.
- (2) Osnovne granične provjere lica sastoje se od brze i direktne provjere koja se vrši uvidom u putnu ispravu s ciljem provjere identiteta i utvrđivanja da li je:
  - a) lice koje je predočilo putnu ispravu njen nosilac;
  - b) predočena putna isprava važeća;
  - c) predočena putna isprava oštećena ili krivotvorena.
- (3) Osnovne granične provjere lica mogu se po potrebi obaviti upotrebom tehničkih pomagala i provjerom kroz raspoložive evidencije i baze podataka, s ciljem utvrđivanja da li je lice koje se provjerava predmet interesovanja nadležnih organa ili se prema licu trebaju poduzeti određene mjere, odnosno s ciljem utvrđivanja da li je putna isprava nevažeća, otuđena, izgubljena ili poništena.
- (4) Osnovne granične provjere prijevoznog sredstva obuhvataju provjere u raspoloživim evidencijama i bazama podataka.

**Član 35.**

**(Detaljne granične provjere)**

- (1) Detaljne granične provjere obavljaju se nad svim strancima prilikom namjeravanog prelaska državne granice na ulasku i izlasku iz BiH, kao i drugim licima za koja postoje osnove sumnje da bi mogla predstavljati prijetnju javnom poretku, unutrašnjoj sigurnosti, javnom zdravlju, osim ako međunarodnim ugovorom ili propisima BiH nije drugačije određeno.
- (2) Ako to zahtijevaju razlozi bezbjednosti, Granična policija može u određenom vremenskom periodu detaljne granične provjere obavljati nad svim licima koja prelaze državnu granicu BiH.
- (3) Detaljne granične provjere obavljaju se na prvoj liniji provjera, a ukoliko je potreban duži vremenski period za provjeru, granične provjere obavljaju se na drugoj liniji na za to određenom mjestu na području graničnog prijelaza ili na drugom izdvojenom mjestu.
- (4) Lica koja budu podvrgnuta graničnim provjerama na drugoj liniji bit će informirana na jeziku koji razumiju o razlozima provjera kao i postupcima takvih provjera.

**Član 36.**

**(Obaveza podvrgavanja graničnim provjerama)**

- (1) Lice je prilikom prelaska državne granice dužno predati na uvid putne ili druge isprave propisane za prelazak državne granice i podvrgnuti se graničnoj provjeri.
- (2) Licu iz stava (1) ovog člana nije dozvoljeno izbjeći granične provjere napuštanjem područja graničnog prijelaza ili na neki drugi način.
- (3) Lice iz stava (1) ovog člana dužno je policijskom službeniku Granične policije pojasniti sve okolnosti vezane za ispunjavanje uslova za prelazak državne granice i postupati po upozorenjima i narednjima policijskog službenika Granične policije koji obavlja granične provjere.
- (4) Državna granica može se preći samo nakon izvršene granične provjere.
- (5) Lice koje upravlja prijevoznim sredstvom kojim prelazi državnu granicu dužno je zaustaviti prijevozno sredstvo na određenom prostoru graničnog prijelaza na kojem se obavlja granična provjera i, poslije završene provjere, prijevoznim sredstvom bez zadržavanja napustiti područje graničnog prijelaza.

(6) Lice koje upravlja prijevoznim sredstvom kojim prelazi državnu granicu dužno je postupati po signalizaciji postavljenoj na graničnom prijelazu.

**Član 37.**

**(Dužnosti operatera, vlasnika i korisnika prijevoznog sredstva)**

(1) Operater aviona, vlasnik ili korisnik prijevoznog sredstva, odnosno lice koje upravlja prijevoznim sredstvom, dužno je za vrijeme vršenja granične provjere obezbijediti potrebne uslove za obavljanje granične provjere.

(2) Operater, odnosno zapovjednik plovila, vozač motornog vozila i drugo lice koje upravlja prijevoznim sredstvom dužno je obezbijediti da putnici ne napuste prijevozno sredstvo i područje graničnog prijelaza prije izvršene granične provjere propisane ovim Zakonom, odnosno da se poslije završene granične provjere ne ukrcaju ili iskrcaju druga lica.

**Član 38.**

**(Popuštanje u režimu graničnih provjera)**

(1) Kada u slučaju vanrednih i nepredvidivih okolnosti nije moguće obaviti granične provjere u potpunosti i kada, uprkos tome što su upotrijebljene sve kadrovske i organizacione mogućnosti, dođe do neprihvatljivo dugih perioda čekanja na prelazak granice ili drugih većih smetnji pri odvijanju saobraćaja preko graničnog prijelaza, može se privremeno odrediti popuštanje u režimu graničnih provjera.

(2) Popuštanja u režimu graničnih provjera su privremena, prilagođena okolnostima koje ih opravdavaju i uvode se postupno o čemu donosi odluku policijski službenik Granične policije, nadležan za organizaciju i vođenje graničnih provjera na graničnom prijelazu.

(3) Kada je došlo do popuštanja u režimu granične kontrole u skladu sa stavom (1) ovog člana, obavljanje granične provjere na ulazu u BiH, u pravilu ima prednost nad obavljanjem granične provjere na izlazu iz BiH.

(4) U slučaju popuštanja u režimu graničnih provjera, policijski službenik Granične policije koji obavlja granične provjere otisnut će štambilj u putne isprave na ulasku i na izlasku iz države u skladu s članom 39. ovog Zakona.

**Član 39.**

**(Ovjera prelaska državne granice)**

(1) Prelazak državne granice ovjerava se u putnoj ispravi otiskivanjem štambilja, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije propisano.

(2) Otisak ulaznog ili izlaznog štambilja unosi se u putnu ispravu:

- a) stranca u koju je unesena važeća viza u skladu s viznim režimom BiH;
- b) stranca kojem je na graničnom prijelazu izdata viza;
- c) stranca kojem za ulazak nije potrebna viza;
- d) državljanina BiH prilikom izlaska iz BiH, a na lični zahtjev i prilikom ulaska u BiH.

**Član 40.**

**(Izuzetak od obaveze stavljanja otiska štambilja)**

Izuzetno od člana 39. ovog Zakona, otisak ulaznog, odnosno izlaznog štambilja ne unosi se u:

- a) putne isprave čelnika država i članova njihovih delegacija čiji je dolazak službeno najavljen diplomatskim putem;
- b) dozvole pilota ili potvrde članova posade aviona;
- c) putne isprave posada putničkih i teretnih vozova na međunarodnim linijama.

**Odjeljak B. Posebna pravila graničnih provjera određenih kategorija lica**

**Član 41.**

**(Lica izuzeta od graničnih provjera)**

Čelnici država i članovi njihovih delegacija čiji je dolazak i odlazak najavljen Graničnoj policiji diplomatskim putem ne podliježu graničnim provjerama.

**Član 42.**

**(Granična provjera pilota i drugih članova posade)**

- (1) Piloti aviona i drugi članovi posade, nosioci pilotske dozvole ili potvrde o pripadnosti posadi iz priloga 9. Konvencije o civilnom zrakoplovstvu od 7. decembra 1944. godine, za vrijeme obavljanja dužnosti podliježu graničnoj provjeri iz člana 34. ovog Zakona.
- (2) Provjera lica iz stava (1) ovog člana obavlja se prije provjere putnika ili kada za to postoje uslovi na posebnom za to predviđenom mjestu.
- (3) Lica iz stava (1) ovog člana, za vrijeme obavljanja dužnosti, mogu:
  - a) ukrcavati se i iskrcavati na aerodromu na kojem privremeno pristaju;
  - b) ući na područje općine u koju privremeno slijeću;
  - c) putovati korištenjem bilo kojeg prijevoznog sredstva do aerodroma unutar teritorije BiH kako bi se tamo ukrcali na avion koji polijeće s tog aerodroma.

**Član 43.**

**(Granična provjera pomoraca)**

- (1) Pomorcu koji ima identifikacionu ispravu pomoraca izdatu u skladu s Konvencijom o identifikacionim dokumentima pomoraca (revidirana) br. 185 iz 2003. godine, i Konvencijom o olakšavanju međunarodnog pomorskog saobraćaja od 9. aprila 1965. godine, te relevantnim međunarodnim i zakonodavstvom u BiH, može se dozvoliti da se iskrca na teritoriji BiH kako bi boravio na području luke u koju je njegov brod pristao ili u susjednim mjestima i ne podliježe graničnim provjerama, pod uslovom da se nalazi na listi posade broda kojem pripada, a koja je prethodno predata Graničnoj policiji.
- (2) Pomorac iz stava (1) ovog člana koji namjerava boraviti van mjesta koje se nalazi u blizini luke, odnosno putničkog pristaništa otvorenog za međunarodni saobraćaj, mora ispunjavati uslove za ulazak na teritoriju BiH u skladu s posebnim propisom.
- (3) U skladu s procjenom rizika, pomorac iz stava (1) ovog člana podliježe graničnoj provjeri prije njegovog iskrcavanja na obalu.

**Član 44.**

**(Granična provjera lica s diplomatskim statusom)**

- (1) Nosiocima diplomatskih ili službenih putnih isprava koje su im izdale njihove vlade i priznala BiH, kao i nosiocima isprava međunarodnih organizacija koji putuju radi obavljanja svojih dužnosti može se dati prednost pred ostalim putnicima na graničnim prijelazima, ako se radi o službenom putovanju koje se može dokazati.
- (2) Lice iz stava (1) ovog člana ne prilaže dokaz o potrebnim sredstvima za izdržavanje, u skladu s posebnim zakonom.
- (3) Policijski službenik Granične policije može zahtijevati od lica koje se poziva na privilegije i imunitete po međunarodnom pravu da pruži dokaz kojim se potvrđuje njegov diplomatski status.
- (4) Akreditiranim članovima diplomatskih i konzularnih predstavništava u BiH i članovima njihovih porodica prelazak državne granice dozvoljen je na osnovu identifikacione iskaznice koja je izdata u skladu s posebnim zakonom.
- (5) Kada policijski službenik Granične policije utvrdi da postoje smetnje za ulazak lica iz st. (1) i (4) ovog člana u BiH, tim licima neće zabraniti ulazak bez prethodne konsultacije s Ministarstvom vanjskih poslova.

**Član 45.**

**(Maloljetna i poslovno nesposobna lica)**



- (1) Prilikom granične provjere maloljetnih lica, policijski službenik Granične policije posebnu pažnju obraća da li maloljetno lice putuje samo ili u pratnji drugog lica.
- (2) Za prelazak državne granice, maloljetno lice mlađe od 14 godina, odnosno poslovno nesposobno lice kada putuje u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, mora posjedovati ovjerenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički vrše roditeljsko pravo, ili zakonskog zastupnika.

#### **Član 46.**

##### **(Ulazak pripadnika stranih službi bezbjednosti u BiH)**

- (1) Pripadniku stranih službi bezbjednosti može se odobriti ulazak u BiH u uniformi, sa službenim kratkim vatrenim oružjem i vozilom koje je označeno njihovim oznakama.
- (2) Odobrenje za ulazak pripadniku stranih službi bezbjednosti iz stava (1) ovog člana na teritoriju BiH izdaje Granična policija uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva, pod uslovom da to nije u suprotnosti s interesima BiH.
- (3) U odobrenju se mogu odrediti posebni uslovi za ulazak.
- (4) Pripadnik stranih službi bezbjednosti iz stava (1) ovog člana, koji je član radne delegacije u službenoj posjeti, može ući u BiH, nositi uniformu i službeno naoružanje ako je ono sastavni dio uniforme, i bez posebnog odobrenja, ali uz prethodnu pisanu najavu Graničnoj policiji.
- (5) Pripadnik stranih službi bezbjednosti koji neposredno štiti predstavnika strane države ili predstavnika međunarodne organizacije i institucije, tokom posjete BiH može unijeti i nositi službeno kratko vatreno oružje i pripadajuću municiju uz odobrenje Granične policije.
- (6) Izuzetno, odobrenje iz st. (2) i (5) ovog člana može se izdati i za tranzit preko teritorije BiH.

#### **Član 47.**

##### **(Granične provjere pripadnika vojnih snaga)**

Granične provjere pripadnika vojnih snaga država članica Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje učestvuju u Partnerstvu za mir (PfP SOFA) i pripadnika Snaga Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUFOR), obavljat će se shodno odredbama Sporazuma između država članica Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih uključenih država koje učestvuju u Partnerstvu za mir, te ostalih pripadajućih protokola.

#### **Odjeljak C. Granične provjere u međunarodnom drumskom, željezničkom, zračnom i vodnom saobraćaju**

#### **Član 48.**

##### **(Granične provjere u drumskom saobraćaju)**

- (1) U cilju obavljanja efikasnih graničnih provjera, kretanje lica i vozila na graničnom prijelazu organizira se na način da se osigura siguran i nesmetan protok saobraćaja.
- (2) Lice koje putuje vozilom obavezno je za vrijeme granične provjere ostati u vozilu.
- (3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, ako to zahtijevaju okolnosti, od lica nad kojim se vrše granične provjere može biti zatraženo da napusti vozilo.
- (4) Policijski službenik Granične policije granične provjere na zajedničkim graničnim prijelazima obavlja u skladu s bilateralnim ugovorom i ovim Zakonom.
- (5) Za granične provjere državljana BiH i stranaca mogu se uspostaviti odvojene trake, kada to okolnosti i infrastruktura dopuštaju, kako bi se osigurao optimalan nivo protoka lica i roba koje prelaze granicu.

**Član 49.****(Granične provjere u željezničkom saobraćaju)**

- (1) U vozovima u međunarodnom saobraćaju obavlja se granična provjera putnika i osoblja koji prelaze državnu granicu, kao i osoblja u teretnim i praznim vozovima.
- (2) Provjere iz stava (1) ovog člana obavljaju se na prvoj željezničkoj stanici dolaska ili posljednjoj željezničkoj stanici odlaska ili u vozu tokom vožnje do prelaska državne granice.
- (3) Izuzetno od stava (1) ovog člana, u cilju bržeg odvijanja željezničkog putničkog saobraćaja, granične provjere, u skladu s međunarodnim ugovorom, mogu se obavljati u vozu tokom vožnje do prve željezničke stanice na teritoriji susjedne države.
- (4) Ako se voz u međunarodnom saobraćaju koji je prešao državnu granicu zaustavi na otvorenoj pruži van područja graničnog prijelaza, osoblje voza dužno je poduzeti potrebne mjere u cilju sprječavanja ulaska, odnosno izlaska lica iz voza i o zaustavljanju odmah obavijestiti Graničnu policiju.

**Član 50.****(Granična provjera lica u zračnom saobraćaju)**

- (1) Granična provjera lica u zračnom saobraćaju obavlja se na aerodromu, na mjestu određenom za tu svrhu ili na drugom mjestu na području graničnog prijelaza.
- (2) Granična provjera lica u zračnom saobraćaju može se obavljati i upotrebom tehničkih uređaja za automatsku provjeru identiteta i utvrđivanje uslova za prelazak državne granice.
- (3) Zapovjednik aviona koji se koristi u svrhe nekomercijalnih letova u međunarodnom saobraćaju dužan je prije polijetanja Graničnoj policiji dostaviti plan leta i generalnu deklaraciju.
- (4) Granična provjera neće se obavljati u međunarodnom tranzitnom zračnom saobraćaju nakon slijetanja aviona na aerodrom, ako putnici ne napuštaju avion ili se nalaze u prostoru namijenjenom za tranzit putnika.
- (5) Izuzetno od stava (4) ovog člana, iz bezbjednosnih razloga, te ako postoji osnova sumnje o zloupotrebi tranzita na određenim letovima, mogu se poduzeti poslovi graničnih provjera, odgovarajuće mjere i radnje u skladu s važećim propisima i procedurama.
- (6) Na graničnim prijelazima na aerodromima mogu se uspostaviti odvojene trake za obavljanje granične provjere nad licima, kada to okolnosti dopuštaju, kako bi se osigurao optimalan nivo protoka lica koja prelaze granicu.

**Član 51.****(Granična provjera u međunarodnom pomorskom saobraćaju)**

- (1) Granična provjera u međunarodnom pomorskom saobraćaju obavlja se, u pravilu, na području graničnog prijelaza u pristaništu luke ili pristana otvorenog za međunarodni saobraćaj, odnosno na ili u plovilu za vrijeme njegovog zadržavanja na području graničnog prijelaza.
- (2) Kapetan broda, ili drugo ovlašteno lice, sastavlja popis posade i svih putnika s podacima:
  - a) u roku od najmanje 24 sata prije dolaska u luku; ili
  - b) najkasnije kada brod napusti prethodnu luku, ako je vrijeme putovanja kraće od dvadeset četiri sata; ili
  - c) ako luka pristajanja nije poznata ili se promijeni tokom putovanja, čim je ta informacija dostupna.
- (3) Kapetan broda popis iz stava (2) ovog člana dostavlja Graničnoj policiji ili, ako je tako određeno propisom BiH, drugim odgovarajućim nadležnim tijelima, koja bez odgađanja dostavljaju popis Graničnoj policiji.
- (4) Granična provjera se, po pravilu, ne obavlja u lukama nakon uplovljavanja plovila u luku, ako putnici ne napuštaju plovilo.

**Član 52.****(Granična provjera u međunarodnom saobraćaju na unutrašnjim vodama)**

- (1) Granična provjera u međunarodnom saobraćaju na unutrašnjim vodama obavlja se, u pravilu, na području graničnog prijelaza u pristaništu luke ili pristana otvorenog za međunarodni saobraćaj, odnosno na ili u plovilu za vrijeme njegovog zadržavanja na području graničnog prijelaza.
- (2) Plovidba unutrašnjim vodama koja uključuje prelazak vanjske granice obuhvata upotrebu svih vrsta brodica i plovila na rijekama, kanalima i jezerima u poslovne svrhe ili za razonodu.
- (3) Kod plovila za poslovne svrhe, kapetan i zaposlenici na brodu koji se nalaze na popisu članova posade, te članovi porodica tih lica koji žive na brodu smatraju se članovima posade ili jednakima članovima posade.

**Odjeljak D. Nadzor državne granice****Član 53.****(Nadzor državne granice)**

- (1) Nadzor državne granice obavlja se radi zaštite državne granice, neposredno uz državnu granicu i u graničnom pojasu na kopnu, moru, jezerima i rijekama, te na graničnim prijelazima izvan utvrđenog radnog vremena i namjene graničnog prijelaza.
- (2) Svrha nadzora državne granice je sprječavanje nezakonitog prelaska državne granice, suzbijanje prekograničnog kriminala, provjera zakonitosti prelaska državne granice i poduzimanje mjera prema licima koja su prešla državnu granicu na nezakonit način.

**Član 54.****(Način obavljanja nadzora državne granice)**

- (1) Nadzor državne granice podrazumijeva poduzimanje mjera i radnji usmjerenih na osmatranje granične linije i graničnog pojasa, provođenje patrolnih djelatnosti, provođenje operativno-taktičkih mjera i radnji, te prikupljanje informacija i obavještenja.
- (2) Policijski službenik Granične policije koji vrši poslove nadzora državne granice, ovlašten je da zaustavi i kontrolira lica i vozila u graničnom pojasu s ciljem provjere i utvrđivanja identiteta lica, pregleda lica, stvari i prijevoznog sredstva, provjere u potražnim i drugim evidencijama za lica, vozila i predmete.
- (3) Pri provođenju aktivnosti iz stava (2) ovog člana policijski službenik Granične policije može izdavati odgovarajuća upozorenja i naređenja.
- (4) Lice prema kojem se poduzimaju mjere u nadzoru državne granice dužno je postupati po upozorenjima i naređenjima policijskog službenika Granične policije koji vrši poslove nadzora državne granice.
- (5) Za vršenje nadzora državne granice mogu se koristiti specijalizirana službena vozila, letjelice, tehnička i elektronska sredstva i oprema, zapreke, stacionarna i mobilna elektronska sredstva, službeni psi, kao i druga potrebna sredstva.

**Član 55.****(Odvraćanje lica od nezakonitog prelaska državne granice)**

- (1) Granična policija u skladu s postojećim ili predviđenim rizicima i prijetnjama, utvrđenim putem analize rizika, poduzima odgovarajuće mjere i radnje usmjerene na sprječavanje i odvrćanje lica od namjeravanog nezakonitog prelaska državne granice i izbjegavanja graničnih provjera.
- (2) Mjere i radnje iz stava (1) ovog člana uključuju neposredno izdavanje upozorenja ili naređenja, upotrebu tehničkih uređaja, fizičko i tehničko onemogućavanje prelaska državne granice, te poduzimanje i drugih neophodnih mjera i radnji.

**Član 56.**

**(Omogućavanje obavljanja nadzora državne granice)**

- (1) Vlasnik ili posjednik zemljišta dužan je omogućiti slobodan prolaz za nesmetano obavljanje nadzora državne granice, postavljanje i održavanje graničnih tabli i graničnih oznaka, postavljanje konstrukcije neophodne za instaliranje opreme za nadzor granice duž državne granice.
- (2) Policijski službenik Granične policije može se, kada je to potrebno za uspješno obavljanje nadzora državne granice, kretati u graničnom pojasu nezavisno od odredbi drugih propisa i o volji vlasnika ili posjednika zemljišta.

**Član 57.**

**(Zaprječavanje)**

- (1) Putne komunikacije, putevi i mjesta pogodna za nedozvoljeni prelazak državne granice mogu se zaprječavati odgovarajućim zaprekama radi onemogućavanja nezakonitog prelaska državne granice izvan graničnog prijelaza.
- (2) Radi zaštite državne granice zapreke iz stava (1) ovoga člana mogu se postavljati i na nekretninama u privatnom vlasništvu.
- (3) Oštećenje, premještanje ili uništavanje zapreka nije dozvoljeno.
- (4) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, i uz prethodno mišljenje Granične policije, donosi odluku kojom određuje koje će se putne komunikacije i putevi zaprječiti.
- (5) Ministarstvo sigurnosti na prijedlog Granične policije donosi odluku o zaprječavanju mjesta pogodnih za nedozvoljen prelazak državne granice.

**Poglavlje V – Granična linija i uređenje prostora uz državnu granicu**

**Član 58.**

**(Razgraničavanje, obilježavanje i uređivanje granične linije)**

- (1) Granična linija obilježava se graničnim oznakama.
- (2) Na strani granične oznake koja je okrenuta prema dubini teritorije BiH postavlja se slovena oznaka BiH.
- (3) Ministarstvo civilnih poslova nadležno je za poslove premjera, označavanja, obnavljanja i održavanja graničnih oznaka na uređenoj državnoj granici te pripremanje dokumenata o državnoj granici.
- (4) Oštećenje, premještanje ili uništavanje graničnih oznaka nije dozvoljeno.
- (5) Za aktivnosti iz stava (3) ovog člana, Ministarstvo civilnih poslova uspostavlja i vodi odgovarajuće evidencije.
- (6) Granična policija obilazi i nadzire granične oznake, te obavještava o eventualnom oštećenju.
- (7) Izgled i postavljanje graničnih oznaka uredit će se u postupku zaključivanja međunarodnih ugovora o granici između BiH i susjednih država.
- (8) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, uspostavlja tijelo koje će, zajedno s nadležnim tijelima susjednih država, obaviti poslove razgraničavanja i utvrđivanja državne granice, te pripreme za sklapanje međunarodnih ugovora o državnoj granici.
- (9) Tijelo iz stava (8) ovog člana čine nominirani predstavnici Ministarstva sigurnosti, Ministarstva civilnih poslova, Ministarstva vanjskih poslova, Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Republičke uprave za geodetsko i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske i nadležnog organa javne uprave u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.

**Član 59.**

**(Vidljivost granične linije)**

- (1) Granična linija treba biti očišćena od stabala, grmlja i drugog rastinja koje smanjuje vidljivost graničnih oznaka ili granične linije, ukoliko međunarodni ugovor ne propisuje drugačije.
- (2) Zbog vidljivosti granične linije, Granična policija može zabraniti sadnju ili sjetvu određenih vrsta poljoprivrednih kultura, drveća i drugog rastinja u dubini do stotinu metara od granične linije.
- (3) Za osiguranje vidljivosti granične linije nadležno je Ministarstvo civilnih poslova.
- (4) Ako zbog odluke iz stava (2) ovog člana nastupi šteta, pravna i fizička lica kojima je šteta nanesena nemaju pravo na nadoknadu štete.

**Član 60.**

**(Zabrana djelatnosti uz graničnu liniju)**

- (1) Vijeće ministara, na prijedlog Granične policije, može iz razloga bezbjednosti zabraniti plovidbu, lov, ribolov, prelet letjelica i drugih naprava za letenje, kretanje, zadržavanje i naseljavanje uz graničnu liniju. Zabrana traje dok traju razlozi bezbjednosti.
- (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana Granična policija može privremeno zabraniti kretanje lica uz graničnu liniju, rješenjem direktora Granične policije, u trajanju do 72 sata u cilju zaštite bezbjednosti ljudi, imovine i zaštite javnog zdravlja. Ova mjera može se produžiti u opravdanom slučaju još jednom u trajanju do 72 sata.
- (3) Pojedinačni ili grupni lov u dubini 300 metara od granične linije obavezno se pismeno najavljuje nadležnoj jedinici Granične policije najkasnije 24 sata prije početka lova.

**Član 61.**

**(Uređenje prostora uz državnu granicu)**

- (1) U postupku donošenja prostornog, urbanističkog i regulacionog plana kojim se planira uređenje prostora koji seže u dubinu 100 metara od granične linije, kao i u postupku izdavanja lokacijske dozvole, građevinske dozvole ili drugog akta za provođenje prostornog plana, odnosno akta kojim se dozvoljava građenje u prostoru 100 metara od granične linije u skladu s posebnim zakonom, nadležni organ dužan je pribaviti saglasnost Ministarstva sigurnosti i nadležnog entitetskog tijela.
- (2) Prostorni, urbanistički i regulacioni plan ne može se donijeti ako bi se njegovim planskim rješenjima ugrozila granična sigurnost, preglednost i zaštita državne granice, obavljanje granične kontrole ili protok saobraćaja preko državne granice.
- (3) Ministarstvo sigurnosti donosi rješenje o saglasnosti iz stava (1) ovog člana, na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja Granične policije.
- (4) Ministarstvo sigurnosti neće izdati saglasnost iz stava (1) ovog člana ako bi bila dovedena u pitanje granična sigurnost, preglednost i zaštita državne granice, obavljanje granične kontrole ili protok saobraćaja preko državne granice.
- (5) Protiv rješenja iz stava (3) ovog člana nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

**Poglavlje VI – Povrede državne granice i granični incidenti**

**Član 62.**

**(Povreda državne granice i granični incidenti)**

- (1) Povrede državne granice su granični incidenti i druge nezakonite radnje koje ugrožavaju nepovredivost državne granice.

(2) Granični incidenti su radnje kojima se krše odredbe međunarodnih ugovora koji se odnose na granice i zakona Bosne i Hercegovine, kao i svako drugo ugrožavanje nepovredivosti državne granice koje počine službenici državnih i lokalnih tijela susjednih država.

**Član 63.**

**(Nadležni organi)**

(1) Granična policija nadležna je za utvrđivanje graničnog incidenta, te za utvrđivanje i rješavanje ostalih povreda državne granice iz svoje nadležnosti.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, ukoliko se neka povreda državne granice ne može riješiti u okviru nadležnosti Granične policije, za njeno rješavanje nadležno je Ministarstvo sigurnosti koje po potrebi o tome izvještava Ministarstvo vanjskih poslova.

(3) Ministarstvo vanjskih poslova u saradnji s Ministarstvom sigurnosti rješava granične incidente.

(4) Vijeće ministara će, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijeti propis kojim će se regulirati postupak utvrđivanja i rješavanja povreda državne granice i graničnog incidenta.

**Član 64.**

**(Nadoknada štete)**

(1) Ako je graničnim incidentom ili povredom državne granice nastupila materijalna šteta, način obeštećenja utvrđuje se diplomatskim putem ili međunarodnim ugovorom.

(2) Ako međunarodnim ugovorom nije predviđen način utvrđivanja visine materijalne štete i obeštećenja, dokumentacija koja se odnosi na utvrđivanje materijalne štete i obeštećenja, radi reguliranja obeštećenja, dostavlja se preko Ministarstva vanjskih poslova.

**Poglavlje VII – Međunarodna granična saradnja**

**Član 65.**

**(Međunarodna granična policijska saradnja)**

Međunarodna granična policijska saradnja obuhvata djelatnost stranih policijskih službi na državnoj teritoriji BiH, odnosno djelatnost Granične policije na stranoj državnoj teritoriji, saradnju sa stranim službama bezbjednosti i razmjenu policijskog službenika za vezu, u skladu s međunarodnim ugovorom i potpisanim sporazumom o saradnji.

**Član 66.**

**(Saradnja sa stranim tijelima bezbjednosti)**

(1) U BiH mogu ući ovlašteni policijski službenici i službenici carine drugih država i zajedno sa službenicima Granične policije i drugih policijskih agencija u BiH, kao i carinskih organa BiH u skladu s međunarodnim ugovorom i potpisanim sporazumom o saradnji, obavljati određene radnje vezane za nadzor državne granice i druge poslove međunarodne policijske i carinske saradnje.

(2) Policijski službenici Granične policije i drugih policijskih agencija u BiH mogu, u skladu s međunarodnim ugovorom, u drugim državama obavljati određene radnje i poslove iz stava (1) ovog člana.

(3) Pripadnici stranih službi iz stava (1) ovog člana mogu na teritoriji BiH bez posebnog odobrenja koristiti vozila sa svojim oznakama, nositi uniformu, kratko lično naoružanje i druga sredstva prisile, ako je to sastavni dio njihove službene uniforme.

**Član 67.**

**(Policijski službenik Granične policije za vezu)**

U skladu s međunarodnim ugovorom, Vijeće ministara može uputiti policijskog službenika Granične policije u inostranstvo radi obavljanja poslova međunarodne policijske saradnje u oblasti graničnih poslova, pri čemu mu određuju konkretne zadatke i ovlaštenja.

**Član 68.**

**(Saradnja s nacionalnim koordinacionim centrima drugih zemalja)**

Granična policija ostvaruje saradnju i neposredno razmjenjuje podatke s nacionalnim koordinacionim centrima drugih zemalja i Agencijom za evropsku graničnu i obalnu stražu i drugim tijelima Evropske unije, vezane za planiranje, analizu rizika i provođenja nadzora državne granice i graničnih provjera.

**Poglavlje VIII – Prenosjenje oružja**

**Član 69.**

**(Obaveza prijavljivanja oružja i municije)**

- (1) Preko državne granice BiH mogu se prenijeti samo one vrste oružja i municije koji mogu biti nabavljeni, držani i nošeni u BiH, a prema važećim zakonima u BiH.
- (2) Državljanin BiH i stranac koji unose ili iznose oružje i municiju u ili iz BiH, dužni su prijaviti ga policijskom službeniku Granične policije prilikom prelaska državne granice na graničnom prijelazu.
- (3) Oružje i municija ne mogu se prenositi preko graničnih prijelaza za pogranični saobraćaj, ako nije drugačije određeno međunarodnim ugovorom.

**Član 70.**

**(Odobrenje za prenošenje oružja)**

- (1) Za unošenje oružja i municije u BiH potrebno je odobrenje nadležnog organa BiH izdato u skladu sa zakonskim propisima.
- (2) Državljanin BiH može iznijeti iz BiH oružje za koje ima odgovarajuću dozvolu.
- (3) Ako prilikom prenošenja oružja i municije lice ne posjeduje odobrenje za nabavku, odnosno dozvolu za držanje i nošenje oružja i municije izdato od nadležnog organa u BiH, policijski službenik Granične policije će privremeno oduzeti oružje i municiju i postupiti prema važećim zakonima kojima se regulira nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije u BiH.
- (4) Državljanin BiH koji je stalno nastanjen u inostranstvu može, radi lova, donijeti lovačko oružje i municiju u BiH, ako su podaci o oružju i municiji uneseni u njegovu važeću putnu ispravu.

**Član 71.**

**(Uslovi za prenošenje oružja za strance)**

- (1) Stranac stalno nastanjen u BiH ili stranac koji ima odobren privremeni boravak u BiH na period duži od šest mjeseci, može unijeti oružje i municiju u BiH u skladu s uslovima datim u ovom Zakonu, kao i drugim važećim zakonima u BiH.
- (2) Stranac koji prolazi kroz BiH može unijeti i iznijeti iz BiH oružje i municiju ako za to ima odobrenje koje je izdalo diplomatsko ili konzularno predstavništvo BiH u inostranstvu.
- (3) Stranac koji privremeno ili stalno boravi u BiH i napušta BiH može iznijeti iz BiH oružje i municiju samo na osnovu odobrenja koje izdaje mjesno nadležno tijelo unutrašnjih poslova u BiH.

**Član 72.**

**(Uslovi za unošenje lovačkog oružja i municije)**

- (1) Stranac koji dolazi u BiH radi lova obavezan je da pokaže poziv lovačkog društva iz BiH, preda na uvid odobrenje nadležnog organa za nošenje oružja ili dokaz o članstvu u lovačkom

društvu druge države, te da prijavi lovačko oružje i municiju policijskom službeniku Granične policije prilikom prelaska državne granice.

(2) Ako podaci o lovačkom oružju i municiji nisu uneseni u putnu ispravu lica iz stava (1) ovog člana, a lice ima odobrenje koje je izdao nadležni organ u zemlji iz koje dolazi, podaci o odobrenju, oružju i municiji bit će uneseni u putnu ispravu.

(3) Podaci o odobrenju, oružju i municiji koji su uneseni u putnu ispravu ili posebni obrazac za prenošenje oružja i municije preko državne granice, shodno stavu (2) ovog člana, prilikom izlaska iz BiH obavezno se poništavaju, odnosno razdužuju.

(4) Državljanin BiH i stranac koji unose ili iznose oružje i municiju u ili iz BiH dužni su kod nadležnog carinskog organa razdužiti raniji privremeno odobreni postupak iznošenja, odnosno unošenja oružja i municije.

(5) Ako podaci o lovačkom oružju i municiji nisu uneseni u putnu ispravu lica iz stava (1) ovog člana, a to lice nema odobrenje izdato od nadležnog organa u državi iz koje dolazi, policijski službenik Granične policije će privremeno oduzeti lovačko oružje i municiju i postupiti prema važećim zakonima kojima se regulira nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije u BiH.

**Član 73.**

**(Prenošenje oružja i municije streljačkih društava)**

(1) Članovi streljačkih društava, koji putuju pojedinačno ili grupno u inostranstvo radi učestvovanja na streljačkim takmičenjima ili priprema za takva takmičenja, mogu prenijeti oružje i municiju preko granice na osnovu odobrenja koje izdaje nadležni organ unutrašnjih poslova u BiH.

(2) Odredbe stava (1) ovog člana odnose se i na članove stranih streljačkih društava koji dolaze u BiH radi streljačkih takmičenja ili priprema za takva takmičenja.

**Član 74.**

**(Prenošenje oružja i municije brodom ili avionom)**

(1) Lice koje BiH napušta brodom ili avionom obavezno je prijaviti i predati oružje i municiju policijskom službeniku Granične policije.

(2) Za oružje i municiju, predate u skladu sa stavom (1) ovog člana, izdaje se potvrda.

(3) Na osnovu potvrde iz stava (2) ovog člana, oružje i municija bit će vraćeni nakon napuštanja broda ili aviona na kraju putovanja.

**Član 75.**

**(Ovlaštenja carinskih organa u kontroli prenošenja oružja i municije)**

(1) Odredbe čl. 69. do 74. ovog Zakona, ne isključuju ovlaštenja carinskih organa da obavljaju carinsku kontrolu prenošenja oružja i municije preko državne granice. Policijski službenici Granične policije i carinski organi zajedno obavljaju kontrolu oružja i municije.

(2) Vijeće ministara će, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona, donijeti propis kojim će se urediti način na koji će policijski službenici Granične policije i carinski organi obavljati kontrolu prenošenja oružja i municije preko državne granice.

**Poglavlje IX – Prikupljanje ličnih podataka i evidencije**

**Član 76.**

**(Obrada i razmjena podataka)**

(1) Tokom obavljanja granične kontrole i drugih poslova iz ovog Zakona, policijski službenici Granične policije ovlašteni su da neposredno prikupljaju lične i druge podatke od lica i podatke o vozilima nad kojima vrše granične provjere, te da podatke pohranjuju i obrađuju u evidencijama, uz primjenu tehničkih pomagala u skladu s ovim Zakonom, kao i da upotrebljavaju lične i druge podatke iz evidencija koje se uspostavljaju i vode na osnovu drugih zakona.